



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**KREITI YA 12**

**SEPEDI LELEME LA GAE (HL)**

**LEPHEPHE LA BORARO (P3)**

**DIBOKWANE/HLAKOLA 2017**

**MEMORANTAMO**

**MEPUTSO: 100**

**Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 15.**

**EXTERNAL MODERATOR'S APPROVAL**

**04/03/2017**

**KAROLO YA A****ELA HLOKO:**

- Diriša rubriki ye ge o swaya ditaodišo (Lephephe la 3, KAROLO YA A).
- Meputso ya 0–50 e arotšwe ka magato a mahlano a ditlhalošo.
- Mo go diteng legato le lengwe le le lengwe la magato a ditlhalošo a mahlano le a rotšwe ka dikarolwana tše pedi, e lego legato la godimo le la fase go lebeletšwe kabo ya meputso le ditlhalošo.
- Sebopego ga se sa arolwa ka legato la godimo le la fase.

**RUBRIKI YA GO SWAYA DITAODIŠO TŠA SEPEDILELEME LA GAE [MEPUTSO YE 50]**

| Dinyakwa                                                                                                                   |                         | Bokgoni bja go ikgetha                                                                                                                                                                                                                      | Bokgoni bja maemo                                                                                                                                                                                       | Bokgoni bja magareng                                                                                                                                                                                                                   | Bokgoni bja motheo                                                                                                                                                          | Ga go bokgoni                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DITENG LE PEAKANYO</b>                                                                                                  | <b>Legato la godimo</b> | <b>28–30</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>22–24</b>                                                                                                                                                                                            | <b>16–18</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>10–12</b>                                                                                                                                                                | <b>4–6</b>                                                                                                                                                                                 |
| (Go araba dipotšišo)<br>Tatelano ya dikgopolo ge go dirwa peakanyo. Temogo ya morero, baamogedi ba tshedimošo le dikamano. |                         | -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša.<br>-Dikgopolo tše bohlale tša go hlohla mabjoko tšeo di tšwelego mahlalagading.<br>-Peakanyo le tlemagano ke tšeo di ikgethilego go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo. | -Potšišo e arabilwe gabotsebotse.<br>-Dikgopolo di kgahliša kudu ebile di sepelelana le hlogo/sererwa.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše botsebotse go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo. | -Karabo e a kgotsofatša.<br>-Dikgopolo di tlemagane ebile di a kgodiša.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše kaone go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.                                                                    | -Tlemagano ya dikgopolo ga se ya maleba.<br>-Dikgopolo ga di tšwelele gabotse ebile ga di bontšhe boitlhamelo.<br>-Tatelano le tlemagano ya dikgopolo di tšwelela gannyane. | -Molekwa o tšwele tseleng kudukudu.<br>-Dikgopolo di hlakahlakane ebile ga di nepiše.<br>-Dikgopolo ga di nepiše hlogo ebile di a ipoeletša.<br>-Ga go tatelano le tlemagano ya dikgopolo. |
| <b>MEPUTSO YE 30</b>                                                                                                       | <b>Legato la fase</b>   | <b>25–27</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>19–21</b>                                                                                                                                                                                            | <b>13–15</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>7–9</b>                                                                                                                                                                  | <b>0–3</b>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                            |                         | -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo.<br>-Dikgopolo tše bohlale tša go tšwa mahlalagading.<br>-Bokgoni bja maemo a godimo bja go beakanya le go tlemaganya dikgopolo go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.             | -Potšišo e arabilwe gabotse.<br>-Dikgopolo di a kgahliša ebile di sepelelana le hlogo/sererwa.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo ke tše botse go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo.              | -Potšišo e arabilwe ka mo go kgotsofatšago eupša ga se ya hlaka gabotse.<br>-Tlemagano ya dikgopolo e a kgotsofatša ebile e a kgodiša.<br>-Peakanyo le tlemagano ya dikgopolo di a kgotsofatša go akaretšwa matseno, mmele le mafetšo. | -Molekwa o tšwele tseleng.<br>-Dikgopolo di hlakahlakane.<br>-Ga go peakanyo goba tlemagano ya dikgopolo yeo e tšwelelago.                                                  | -Ga go boelwe selo ka hlogo yeo e filwego.<br>-O tšwele tseleng kudukudu.<br>-Ga go nepiše ebile dintlha di hlakahlakane.                                                                  |

**RUBRIKIYA GO SWAYA DITAODIŠO TŠA SEPEDILELEME LA GAE [MEPUTSO YE 50] (e tšwela pele)**

| Dinyakwa                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Bokgoni bja go ikgetha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bokgoni bja maemo                                                                                                                                                                                                                              | Bokgoni bja magareng                                                                                                                                                                                                                         | Bokgoni bja motheo                                                                                                                                                                                              | Ga go bokgoni                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POLELO, MONGWALELO LE PALOBOHLATSE</b><br><br>Segalo, retšistara, mongwalelo, tlotlontšu ya maleba ya morero le dikamano. Kgetho ya mantšu. Tirišo ya polelo le melawana, maswao, popopolelo le mopeleto.<br><br><b>MEPUTSO YE 15</b> | <b>Legato la godimo</b> | <b>14–15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11–12</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8–9</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5–6</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>0–3</b>                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana kudukudu le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo ke ya boitshepo, ya go nona, ya maatlakgogedi.<br>-Polelo e na le segalo sa go ba le maatlakgogedi ebile e nonne ka mebolelwana ya go kgahliša.<br>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo le mopeleto.<br>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari bja maemo a godimodimo. | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Polelo ye maatla, ya segalo sa maleba.<br>-Diphošo tša popopolelo le mopeleto ga se tše kae.<br>-Polelo e beakantšwe gabotsebotse. | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Tirišo ya maleba ya polelo e dira gore molaetša o kwagale.<br>-Segalo ke sa maleba.<br>-Mebolelwana e dirišitšwe go tšweletša diteng. | -Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gannyane le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Tirišo ya polelo ke ya motheo.<br>-Segalo le mošito ga se tša maleba.<br>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudu. | -Polelo ga e kwešišagale.<br>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano.<br>-Tlotlontšu ke ye nnyane kudukudu moo e lego gore e dira gore ditaba di se kwešišagale. |
|                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Legato la fase</b>   | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                         | -Polelo ya maemo a godimodimo ya go ba le segalo se maatla.<br>-Ga go na le ge e ka ba phošwana e tee ya popopolelo goba mopeleto.<br>-Polelo e beakantšwe ka bokgwari.                                                                                                                                                                                                                         | -Polelo ke ya maemo a godimo ya go ba le maatlakgogedi.<br>-Segalo ke sa maleba sa go ba le maatlakgogedi.<br>-Diphošwana tše nnyane tša popopolelo le mopeleto.<br>-Polelo e beakantšwe gabotse.                                              | -Tirišo ya polelo e a kgotsofatša eupša e na le diphošo.<br>-Segalo se a kgotsofatša eupša mebolelwana ga se ya dirišwa o kaalo.                                                                                                             | -Polelo ga e kgotsofatše.<br>-Ga go phapantšho ya mafoko.<br>-Tlotlontšu ga se ye kaalo.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |

**RUBRIKIYA GO SWAYA DITAODIŠO TŠA SEPEDI LELEME LA GAE [MEPUTSO YE 50] (e tšwela pele)**

| Dinyakwa                                                                                                 |  | Bokgoni bja go ikgetha                                                                                                                                                                            | Bokgoni bja maemo                                                                                                                                                                                                     | Bokgoni bja magareng                                                                                             | Bokgoni bja motheo                                                                          | Ga go bokgoni                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEBOPEGO</b>                                                                                          |  | <b>5</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b>                                                                                                         | <b>2</b>                                                                                    | <b>0–1</b>                                                                                           |
| Dinyakwa/<br>Dipharologantšho<br>tša setšweletšwa.<br>Tšwetšopele ya<br>ditemana le tlhamo<br>ya mafoko. |  | -Tšwetšopele ya sererwa<br>ke ya maemo a<br>godimodimo.<br>-Tlhalošo ya dikgopolo ke<br>ya maemo a godimodimo.<br>-Tlhamo ya mafoko le<br>ditemana ke ya go<br>ikgetha, ya maemo a<br>godimodimo. | -Tatelano ye botse ya<br>tšwetšopele ya dintlha.<br>-Tlemagano ye botse ya<br>dintlha le dikgopolo.<br>-Mafoko le ditemana di<br>beakantšwe ka<br>makgethe.<br>-Dintlha le dikgopolo di<br>beakantšwe ka<br>makgethe. | -Dintlha tša maleba di<br>tšweleditšwe.<br>-Mafoko le ditemana di<br>hlamegile gabotse.<br>-Taodišo e a kwagala. | -Mafoko le ditemana di<br>na le diphošo.<br>-Taodišo e a kwagala<br>eupša e na le mafokodi. | -Dintlha tša maleba ga di<br>gona.<br>-Mafoko le ditemana di<br>fošagetše.<br>-Taodišo ga e kwagale. |
| <b>MEPUTSO YE 5</b>                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |                                                                                             |                                                                                                      |
| <b>KABO YA<br/>MEPUTSO</b>                                                                               |  | <b>43–50</b>                                                                                                                                                                                      | <b>33–40</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>23–30</b>                                                                                                     | <b>13–20</b>                                                                                | <b>0–10</b>                                                                                          |

**KAROLO YA B****ELA HLOKO:**

- Diriša rubriki ye ge o swaya ditšweletšwa tša tirišano.
- Meputso ya 0–25 e arotšwe ka magato a mahlano a ditlhalošo.
- Mo go diteng legato le lengwe le le lengwe la magato a ditlhalošo a mahlano le arotšwe ka
- dikarolwana tše pedi, e lego legato la godimo le la fase go lebeletšwe kabo ya meputso le
- ditlhalošo.
- Sebopego ga se sa arolwa ka legato la godimo le la fase.

**RUBRIKI YA GO SWAYA DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA TIRIŠANO TŠA SEPEDI LELEME LA GAE [MEPUTSO YE 25]**

| Dinyakwa                                                                                                                                                          | Bokgoni bja go ikgetha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bokgoni bja maemo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bokgoni bja magareng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bokgoni bja motheo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ga go bokgoni                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO                                                                                                                                      | 13–15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10–12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7–9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4–6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0–3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (Go araba dipotšišo le dikgopolo)<br>Tatelano le peakanyo ya dikgopolo.<br>Morero, baamogedi, dinyakwa/ dipharologantšho le dikamano.<br><br><b>MEPUTSO YE 15</b> | -Bokgoni bja go araba potšišo ke bja maemo a godimodimo go fetiša.<br>-Dikgopolo ke tše bohlae tša go tšwa mahlalagading.<br>-Tsebo ye e tseneletšego ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa.<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa thwii.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ya maemo a godimo.<br>-Tlhalošo ya ditaba ke ya maemo a godimo ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba sa go sepelelana le setšweletšwa. | -Bokgoni bjo bobotsebotse bja go araba potšišo bjo bo laetšago tsebo ye botse ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Ditaba di nepiša setšweletšwa.<br>-Molekwa ga se a tšwa tseleng.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ke ye botse.<br>-Tlhalošo ya ditaba ke ye botse ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošwana di se kae. | -Bokgoni bja go kgotsofatša bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Go na le nepišo eupša go na le go tšwa tseleng gannyane.<br>-Tlemagano ya dikgopolo le dikamano e a kgotsofatša.<br>-Tlhalošo ya ditaba e a kgotsofatša ebile e thekga sererwa.<br>-Sebopego ke sa maleba eupša se na le diphošo tše dintšinyana. | -Bokgoni bja motheo bja go araba potšišo bja go laetša tsebo ye nnyane ya dinyakwa tša mohuta wa setšweletšwa.<br>-Go na le nepišo ye nnyane ya setšweletšwa eupša go na le go tšwa tseleng.<br>-Tlemagano ya diteng le dikgopolo ga se ye kaalo.<br>-Tlhalošo ya ditaba ke ya motheo ebile e thekga sererwa gannyane.<br>-Ga se a šomiša melao ya sebopego ka tshwanelo.<br>-Go tlogetšwe dintlha tše bohlokwa. | -Karabo ga e laetše tsebo le ye nnyane ya mohuta wa setšweletšwa.<br>-Molaetša ga o tšwelele gabotse ka ge molekwa a tšwele tseleng kudukudu.<br>-Ga go tlemagano ya diteng le dikgopolo.<br>-Ditaba di hlalošwa gannyane.<br>-Sebopego sa setšweletšwa ga se sona. |

| <b>POLELO, SETAELE LE PALOBOHLATSE</b>                                                                                                                            | <b>9–10</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>7–8</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5–6</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3–4</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0–2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Segalo, retšistara, setaele, morero, baamogedi le dikamano. Tirišo ya polelo le melawana. Kgetho ya mantšu Maswao le mopeleto.</p> <p><b>MEPUTSO YE 10</b></p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotsebotse le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Polelo e nepagetše ebile e hlamegile gabotse.</p> <p>-Ga go na le ge e ka ba phošo e tee.</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana gabotse le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Polelo ga e na diphošo tša popopolelo ebile e hlamegile gabotse.</p> <p>-Tlotlontšu ke ye ntši.</p> <p>-Gantši ga go diphošo.</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu di sepelelana le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Diphošo tša popopolelo ga se tše ntši.</p> <p>-Tlotlontšu ke yeo e lekanetšego.</p> <p>-Diphošwana tšeo di lego gona ga di fetoše molaetša.</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelane gabotse le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Popopolelo ga se yeo e nepagetšego ebile e tletše ka diphošo.</p> <p>-Tlotlontšu ga se ye ntši.</p> <p>-Molaetša o a tšwelela eupša o arošitšwe.</p> | <p>-Segalo, retšistara, setaele le tlotlontšu ga di sepelelane le morero, baamogedi le dikamano.</p> <p>-Sengwalo se tletše ka diphošo ebile se hlakahlakane.</p> <p>-Tlotlontšu yeo e lego gona ga e sepelelane le morero le gannyane.</p> <p>-Molaetša ga o tšwelele le gannyane.</p> |
| <b>KABO YA MEPUTSO</b>                                                                                                                                            | <b>22–25</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>17–20</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12–15</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7–10</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0–5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**KAROLO YA A: DITAODIŠO****POTŠIŠO YA 1****Ditaodišo tšeo di botšišitšwego.****1.1 Taodišokanegelo****Tlhalošo**

Yona e laodiša kanegelo goba tiragalo ye e fetilego. E ka ngwalwa go tšwa lehlakoreng le lengwe le le lengwe.

**Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišo ya go anegwa:**

- Kanegelo e swanetše go kgodiša.
- Balekwa ba anege tiragalo yeo e dirilego gore mongwadi a tlabege a be a šale a maketše.
- Gantši taodišo ye e ngwalwa ka lebaka le le fetilego.
- Ditemana tša matseno di swanetše go tanya šedi ya mmadi.
- Kanegelo ge e le ye botse e swanetše go ba le ntlha ye e e laetšago.
- Thumo ya moswananoši ya go kgahliša e swanetše go kgotsofatša.
- Kgahlego ya mmadi e swanetše go lotwa go fihla mafelelong.
- Taodišo ya go anega gantši e na le mokgwa wa go hlaloša.

**[50]****1.2 Taodišotlhalošo**

le

**1.7.2 Tlhalošo**

Ka taodišotlhalošo, mongwadi o hlaloša selo se sengwe gore mmadi a kgone go itemogela sona ka leihlo la moya. Motho goba selo se sengwe di ka hlalošwa.

**Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišo ye:**

- Mongwadi o swanetše go hlagiša seswantšho ka mantšu.
- Balekwa ba hlaloše dintlha tše di hlolago gore go be le boiketlo nageng ya Afrika-Borwa.
- Kgetha mantšu le dikgopolo ka tlhokomelo gore go fihlelelwe seo se nyakegago.
- Madiri a maleba mabapi le go bona, go kwa, go kgwatha, modumo le tatso di ka šomišwa go dira gore tlhalošo e kwešišege.
- Dikapolelo di dirišwe ka tsela ya maleba.
- Go swanetše go ba le boitemogelo bja hlogo yeo go ngwalwago ka yona.

**[50]**

**1.3 Taodišokgadimo/Taodišokeletšo/Taodišokgopodišišo**

le

**1.7.1 Tlhalošo**

Ka taodišokgadimo/-keletšo mongwadi o eleletša tiragalo yeo a kilego a e bona/a e kwa/a e badilego nakong yeo e fetilego gomme a tšweletša maikutlo a gagwe go ya ka fao a gopolago ka gona.

**Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišo ye:**

- Maikutlo le khuduego di kgatha tema ye bohlokwa taodišong ye.
- Balekwa ba lebelele morago gomme ba gopole ka dilo tšeo di ba tlišeditšego katlego.
- Karolo ye kgolo ya taodišo e ka ba tlhalošo.
- Ditlhalošo di swanetše go kwagala di be di ikemišetše go tsošološa maikutlo a mongwadi go mmadi.
- Dikgopolo tšeo di hlagišwago di swanetše go tšweletša bonnete bja mongwadi le boyena bja gagwe.

**[50]****1.4 Taodišongangišano**

le

**1.5 Tlhalošo**

Ka taodišongangišano mongwadi o na le kgopolo ye e itšego goba ntlhakemo gomme o fa dintlha tša go fahlela goba go thekga maemo a gagwe. Kgopolo ya mongwadi e swanetše go kwešišega taodišong ka moka. Ka taodišo ye mongwadi o leka go jabetša goba go fekeetša mmadi gore a kwane le kgopolo ya gagwe.

**Tšeo di swanetšego go hlokomelwa ge go ngwalwa taodišongangišano:**

- Thoma ka go laetša kgopolo ya gago ka tsela ya maatlakgogedi mabapi le hlogo.
  - Balekwa ba ngange go lebeletšwe mahlakore a mabedi a go dumela goba go ganetša go thekga dikgopolo tša bona.
- 1.4 Phapano ya maikarabelo magareng ga ngwana wa go godišwa ke batswadi ba babedi le wa go godišwa ke motswadi o tee.
- 1.5 Phapano yeo e tlišwago ke bohloki go fihlelela katlego bophelong.
- Efa dintlha tša go fahlela kgopolo ya gago le go thekga seo.
  - Mongwadi o tla tsepelela dintlha tša go ganetša pego.
  - Bjalo ka mongwadi wa taodišo, tšweletša dikgopolo tše maatla ka ge taodišo ye e ama maikutlo a gago.
  - Ditlabelo tša makgethe le tsebo ya go kgodiša di swanetše go šomišwa.
  - Polelo e swanetše go ba ye maatla gore e hlohle maikutlo a mmadi.
  - Hlokomela gore polelo e se be ya go se loke/mpe (mahlapa).
  - Thumo le yona e swanetše go ba ye maatla, ya go kwala le go kgodiša.

**[50]**

**1.6 Taodišokahlaahlo****Tihalošo**

Taodišo ye ga e na maikutlo a mongwadi. Yona e leka go tšweletša mahlakore a mabedi a poledišano ka go lekana. Mongwadi o hlokomela dintlha tša go fapana tša hlogo ye gomme o hlagiša dikgopolo tša go fapana ntle le go tšea lehlakore. Mongwadi a ka ba le thumo ye e itšego mafelelong a taodišo, eupša dintlha tša go thekga goba go ganetša di swanetše go lekalekana le go kwagala.

**Tšeo di swanetšego go hlokomelwa taodišong ye:**

- Mongwadi o swanetše go kwešiša le go lebeledišiša mahlakore a mabedi a taodišo ntle le go tšea lehlakore.
- Balekwa ba ahlaahle mabaka a go tiišetša dikgopolo tša bona mabapi le taba ya go re bašemane ba se hlakanele madulo le basetsana.
- Taodišo e swanetše go kwagala le go ikema ka dintlha. Seo se ra gore e se huetšwe ke maikutlo a mongwadi.
- Dikahlaahlo e be tša moya wo o fodilego, tša go naganwa gabotse le go thekgwa ka tshwanelo.
- Segalo e be sa go hloka khuduego eupša e be seo se kgodišago sa go hloka lenyatšo.
- Mongwadi a ka fa maikutlo a gagwe mafelelong a taodišo eupša seo e se be thumo ya taodišo.

**[50]****PALOMOKA YA KAROLO YA A:****50**

**KAROLO YA B: DITŠWELETŠWA TŠA TIRIŠANO****POTŠIŠO YA 2****2.1 LENGWALO LA SEGWERA**

Go tšweletšwe dintlha tše di latelago:

- Sebopego le botelele e be tša maleba.
  - Atrese e tee fela ya mongwadi/moromedi.
  - Letšatšikgwedi le ngwalwe ka fase ga atrese.
  - Madume/Matseno a makopana a maleba.
  - Diteng e be tša maleba tša go kgothatša le go laetša kwelobohloko.
  - Retšistara le polelo ya go hlompha le go laetša boitsholo.
  - Tšhomišopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego.
  - Mafelelo/Thumo e be boitsebišo bja mongwadi ka mokgwa wa setlwaedi.
- Mohlala: Ke nna/Wa lena/Motlogolo wa lena.

**[25]****2.2 LENGWALO LA SEMMUŠO**

Go tšweletšwe dintlha tše di latelago:

- Sebopego le botelele e be tša maleba.
- Atrese ya mongwadi/moromedi.
- Atrese ya moamogedi/moromelwa.
- Madume/Matseno le hlogo ya taba.
- Diteng e be tša maleba tša go kgopela dipeketsana.
- Retšistara le polelo e be tša semmušo.
- Tšhomišopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego.
- Mafelelo/Thumo le leina.

Mohlala: Wa lena/Ka boikokobetšo.

Mna/Mdi Maleka.

**[25]****2.3 TŠA BOPHELO BJA MOHU**

Go tšweletšwe tše di latelago:

- Leina le sefane sa mohu.
- Batswadi ba mohu.
- Lefelo leo mohu a belegetšwego go lona.
- Letšatši la matswalo a mohu.
- Dithuto tše mohu a di fihleletšego (ge di le gona).
- Tša mošomo.
- Ditiro tše botse le tša go kgahliša tše mohu a gopolwago ka tšona.
- Letšatši leo a hlokošetšego ka lona.
- Seo se hlotšego lehu la gagwe (ge go nyakega).
- Maina a meloko ya kgauswi yeo mohu a e tlogetšego.
- Lefoko la taelo. Mohlala: Mohu a ka laelwa ka sereto.
- Retšistara le polelo e be tša semmušo.
- Tšhomišopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego.

**[25]**

**2.4 TAODIŠWANA(ATHEKELE) YA KURANTA**

Go tšweletšwe tše di latelago:

- Hlogo ya go goga šedi.
- Setaele se tšweletše mong, se boledišane le mmadi thwi.
- Setaele e be se se hlalošago le go goga boikgopolelo bja babadi.
- Taodišwana (Athekele) e tsoše kgahlego le go hlohleletša mmadi go bala.
- Retšistara le polelo e be tša semmušo.
- Tšhomišopolelo, tlotlontšu le maswaodikga e be tše di nepagetšego.
- Sebopego, Mohlala:  
Leina la kuranta, letšatši, letšatšikgwedi.(Seipone, Laboraro, Hlakola 20, 2017).
- Hlogo (Meaparo ya sebjalebja) Leina la mmegi: Lehlokwalatsela Ntshebele
- Diteng di tšweletše tše di latelago:
  - a) Ditemana di tšweletšwe ka diripa tše tharo:
  - b) Matseno a tšweletše bothata.
  - c) Mmele o tšweletše kgodišo ya bothata.
  - d) Thumo e akaretše bothata gomme e tliše tharollo le ditšhišinyo.
  - e) Segalo e be se se fodilego.
  - f) Retšistara e be ya maleba.
  - g) Ditaba e be tša nnete.

**[25]****2.5 POLEDIŠANO**

Go tšweletšwe tše di latelago:

- a) Maina a batho bao ba boledišanago a tšweletšwe ka letsogong la ngele, a latelwe ke leswao la dikgorwana.
- b) Tirišo ya mantšu a ka mašakaneng e dumeletšwe.
- c) Poledišano e kgone go bapalega.
- d) Diteng di be mabapi le go boledišana ka tšhelete ya go timela.
- e) Mmadi a kgone go hwetša sererwa ge a dutše a e bala.
- f) Bakgathatema ba se tšwe kgopolong ya sererwa.
- g) Ba laetše tsebo ye e tseneletšego ya polelo, goswana le: polelo ya go hlalefetša, dikamano tša maatla, mekgwa ya lephelo, phedišano le setšo mabapi le ditokelo tša botho.
- h) Ba ka šomiša mabokgoni a go rerišana gore go fihlelelwe tumelelano.
- i) Go be le matseno le mafelelo/thumo a go goga šedi ya mmadi.

**[25]**

**2.6 PEGO**

Pego e swanetše go laetša tše di latelago:

- a) Boithekgo/Bokamorago bja pego.
- b) Diteng tše lebanego thwi le tabakgolo/sererwa.
- c) Diteng di akaretše dikgopolokgolo le dikgopolotlaleletšo, malebana le tiragalo ya go thuša bahloki.
- d) Go kgopolokgolo/Sererwa go tšweletšwe matseno, mmele le thumo.
- e) Go laetšwe kgodišo ya tatelano ya dikgopolo.
- f) Dintlhakgolo di ngwalwe ka tsela ya dintlha.
- g) Go ngwalwe ka lebaka le le fetilego.
- h) Go be tšhomišopolelo ya maleba.
- i) Go be retšistara le segalo tša semmušo.
- j) Go laetšwe ditšhišinyo.
- k) Go laetšwe bohlatse bjo bo kgodišago bja dinyakišišo go akaretšwa dipoledišano/polelotherišano tše di swerwego/dirilwego.
- Go sebopego go laetšwe:
  - a) Hlogo ya taba
  - b) Dihlogwana di ngwalwe ka ditlhaka tše kgolo.
  - c) Moamogedi/Mongwadi le atrese (ge go hlokagala) (E ya go/E tšwa go)
  - d) Tšatšikgwedi/Ditumedišo (Ge go hlokega)
  - e) Tšweletšo/Mafuri.
  - f) Tšeo di hweditšwego.
  - g) Tharollo le ditšhišinyo.
  - h) Leina le boitsebišo tša mmegi le tshaeno.

[25]

**PALOMOKA YA KAROLO YA B: 50**  
**PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 100**

**MEKGWA YA GO SWAYA****KAROLO YA A**

**(Dintlha tša mmepe wa monagano di nyalelane le diteng tšeo di lego mabapi le sererwa)**

**1.1 TAODIŠO**

Diteng (dintlha tše di lebanego le hlogo) = meputso ye 25

- Peakanyo/Thulaganyo: mafoko le ditemana (dikgopolo tša maleba) = meputso ye 5
- Tirišo ya polelo = meputso ye 10
- Mongwalelo = meputso ye 3
- Padišišobohlatse = meputso ye 2
- Sebopego: matseno, mmele, thumo, mafoko le ditemana = meputso ye 5

Kabo ya meputso ya diteng le polelo.

|                  |
|------------------|
| <b>25–10</b>     |
| <b>22–24 = 9</b> |
| <b>19–21 = 8</b> |
| <b>16–18 = 7</b> |
| <b>13–15 = 6</b> |
| <b>10–12 = 5</b> |
| <b>7–9 = 4</b>   |
| <b>4–6 = 3</b>   |
| <b>1–3 = 2</b>   |

## KAROLO YA B DITŠWELETŠWA TŠE TELELE TŠA TIRIŠANO

(Dintlha tša mmepe wa monagano di nyalelane le diteng tšeo di lego mabapi le sererwa)

### 2.1 le 2.2 LENGWALO (SEGWERA LE SEMMUŠO)

DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO (15)

Diteng = meputso ye 8 (Dintlha)

- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2
- Mmepe wa monagano = moputso o 1
- Sebopego - atrese = 1 le tšatšikgwedi = 1 (lengwalong la semmušo = 1 + 1)
- Matseno = moputso o 1
- Thumo = moputso o 1

**Polelo, setaele/mongwalelo le padišišobohlatse = meputso ye 10**

- Tirišo ya polelo = meputso ye 7
- Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2
- Padišišobohlatse = moputso o 1

(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)

### 2.3 TŠA BOPHELO BJA MOHU

DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO (15)

Mokgwa wa go swaya

- Diteng = meputso ye 8 (Dintlha)
- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (P)
- Mmepe wa monagano = Meputso ye 2 (M)
- Sebopego (matseno, mmele, thumo) = meputso ye 3 (S)

**Polelo, setaele/mongwalelo le padišišo/palobohlatse = meputso ye 10**

- Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (TP)
- Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2 (K)
- Padišišo/Palobohlatse = moputso o 1 (PB)

(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)

### 2.4 TAODIŠWANA (ATHEKELE) YA KURANTA

DITENG, PEAKANYO LE SEBOPEGO (15)

Diteng (dintlha, retšistara le segalo) = meputso ye 8 (Dintlha)

- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2
- Mmepe wa monagano = meputso ye 2
- Sebopego (matseno, mmele, thumo) = meputso ye 3

**Polelo, setaele/mongwalelo le padišišo/palobohlatse = meputso ye 10**

- Tirišo ya polelo = meputso ye 7
- Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2
- Padišišo/Palobohlatse = moputso o 1

(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tirišo ya polelo)

**2.5 POLEDIŠANO****DITENG, PEAKANYO LE PALOBOHLATSE (15)**

- Diteng = meputso ye 8 (Dintlha)
- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2
- Mmepe wa monagano = moputso o 1
- Sebopego = meputso ye 4 (S)
- Baanegwa = moputso o 1
- Dikgorwana = moputso o 1
- Ditaetšosefala = moputso o 1
- Polelo ye kopana = moputso o 1

**Polelo, setaele/mongwalelo le padišišo/palobohlatse = meputso ye 10**

- Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (TP)
- Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2 (K)
- Padišišo/Palobohlatse = moputso o 1 (PB)

**2.6 PEGO****DITENG, PEAKANYO LE PALOBOHLATSE (15)**

Mokgwa wa go swaya

- Diteng (dintlha, kakaretšo, retšistara le segalo) = meputso ye 8 ((Dintlha)
- Peakanyo (tlemagano ya mafoko le ditemana) = meputso ye 2 (P)
- Mmepe wa monagano = meputso ye 2 (M)
- Sebopego (matseno, mmele, mafetšo) = meputso ye 3 (S)

**Polelo, setaele/mongwalelo le padišišo/palobohlatse = meputso ye 10**

- Tirišo ya polelo = meputso ye 7 (TP)
- Maikutlo/Khuduego/Moya/Atmosfere/Segalo = meputso ye 2 (K)
- Padišišo/Palobohlatse = moputso o 1 (PB)

(Ge molekwa a hweditše meputso ya godimo ka diteng a abelwe meputso ya godimo go tiriso ya polelo)

Kabo ya meputso ya diteng le polelo.

|              |
|--------------|
| <b>8 = 7</b> |
| <b>7 = 6</b> |
| <b>6 = 5</b> |
| <b>5 = 4</b> |
| <b>4 = 3</b> |
| <b>3 = 2</b> |
| <b>2 = 1</b> |
| <b>1 = 1</b> |